

DISPOSICIONS**DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT****AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA****RESOLUCIÓ EMC/441/2017, de 7 de març, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic 2016-2017 (APA).**

La Llei 7/2001, de 31 de maig, (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris.

En data 1 de març, s'ha publicat la Resolució EMC/354/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA).

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Obrir la convocatòria per a la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA) per al curs acadèmic 2016-2017.

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General d'Universitats de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (EMC). L'import global és de 392.000,00 (tres-cents noranta-dos mil) euros, que van a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2017.

2.2 La concessió dels ajuts està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Aquesta dotació màxima es pot ampliar en un percentatge de fins a un 20% abans de la resolució

CVE-DOGC-A-17068049-2017

d'adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

2.4 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que es deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat en aquest article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renunciacions o revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu.

Article 3

3.1. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

3.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució EMC/354/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA).

Article 4

El període d'aquesta convocatòria és el curs acadèmic 2016-2017 i, per tant, durant aquest curs, cal estar matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari català en uns estudis encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

Article 5

Al certificat municipal de convivència descrit a la base 5.4.a de les bases reguladores, la data d'alta al padró de la persona sol·licitant, com a mínim, ha de ser des de l'1 de gener de 2014. En cas que les persones s'hagin empadronat en una data posterior a l'1 de gener de 2014, cal presentar la documentació acreditativa del centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2014-2015 o qualsevol altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

Article 6

A la certificació acadèmica completa especificada a la base 5.4.b de les bases reguladores, hi han de constar les assignatures matriculades el curs 2016-2017 i les qualificacions i els crèdits acadèmics matriculats i obtinguts durant el curs 2015-2016 en cadascuna d'aquestes assignatures i la convocatòria en què s'han obtingut en el cas de les persones sol·licitants que no hagin iniciat, per primera vegada, estudis universitaris el curs 2016-2017.

Article 7

La matrícula del curs acadèmic actual, especificada a la base 5.4.d de les bases reguladores, fa referència al curs 2016-2017.

Article 8

La matrícula del curs acadèmic anterior, especificada a la base 5.4.e de les bases reguladores, fa referència al curs 2015-2016.

Article 9

Atenent l'apartat 5.4.c de les bases reguladores, en els casos en què l'estudiant no s'hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits a la base 2.2.3 de les bases reguladores, durant el curs 2015-2016 o el curs 2016-

CVE-DOGC-A-17068049-2017

2017, ha de justificar que s'ha matriculat del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre o amb motiu de finalitzar els estudis, mitjançant un escrit signat per gestió acadèmica de la universitat en què estigui matriculat.

Article 10

Les dades especificades a l'annex d'aquesta convocatòria, de renda familiar disponible i de patrimoni, fan referència a l'exercici fiscal de l'any 2015.

Article 11

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

- a) La Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.
- b) La Resolució EMC/354/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès.
- c) La normativa general de subvencions.

Article 12

12.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

12.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

12.3 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.

12.4 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

12.5 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 13

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 esmentada, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998 esmentada.

Barcelona, 7 de març de 2017

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d' Ajuts Universitaris

ANNEX

I. Càlcul del llindar de renda familiar disponible i de patrimoni

1 Els llindars de renda familiar disponible que no es poden superar són els següents:

Famílies de dos membres: 32.100,00 (trenta-dos mil cent) euros.

Famílies de tres membres: 39.200,00 (trenta-nou mil dos-cents) euros.

Famílies de quatre membres: 44.600,00 (quaranta-quatre mil sis-cents) euros.

Famílies de cinc membres: 49.000,00 (quaranta-nou mil) euros.

Famílies de sis membres: 52.000,00 (cinquanta-dos mil) euros.

Famílies de set membres: 53.300,00 (cinquanta-tres mil tres-cents) euros.

Famílies de vuit membres: 55.500,00 (cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

A partir del vuitè membre, s'han d'afegir 3.391,00 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada membre computable.

2 Membres computables

2.1 A l'efecte d'aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, o el tutor legal, si escau; la persona sol·licitant; els germans o germanes solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l'any 2015, o els de més edat, si es tracta de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares si resideixen al mateix domicili. Aquesta informació és contrastada amb l'Administració corresponent o sol·licitada a la persona sol·licitant.

En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el o la cònjuge o, si escau, la persona a la qual estiguin unides en una relació anàloga, així com els fills o filles, si n'hi ha.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per relació anàloga aquella que compleix els requisits que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones i la família, així com qualsevol altra relació afectiva assimilable encara que no compleixi el requisit establert als apartats a), b) i c) de l'article 234.1. a) de la llei esmentada.

2.2 En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable aquella persona que no convisqui amb la persona sol·licitant de l'ajut. Això no obstant, té la consideració de membre computable, si s'escau, el nou o la nova cònjuge o la persona unida per relació anàloga, les rendes i el patrimoni de la qual es tenen en compte i s'inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar.

2.3 En cas que la persona sol·licitant sigui una persona menor d'edat en situació d'acollida, és aplicable a la família d'acollida el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracti d'una persona major d'edat, tindrà la consideració de persona no integrada a la unitat familiar.

2.4 En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui domicili fiscal al País Basc o la Comunitat Foral de Navarra, ha de presentar la fotocòpia de la declaració de renda corresponent a l'any 2015.

2.5 No s'acceptaran canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar, llevat que es justifiqui adequadament aquesta modificació.

3 Càlcul de renda familiar

3.1 La renda familiar, a l'efecte de l'ajut, s'obté per agregació de les rendes de l'exercici 2015 de cadascun dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, i es calcula segons el que s'indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2015.

3.2 Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'IRPF, es procedeix de la manera següent:

Primer, se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials de 2011 a 2014 i el saldo net negatiu dels rendiments del capital mobiliari dels anys 2011 a 2014 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon, d'aquest resultat es resta la quota resultant de l'autoliquidació.

3.3 Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l'IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior, i al resultat obtingut es resten les despeses a compte efectuades.

El càlcul de la renda familiar s'ha de fer en totes les declaracions dels diferents membres de la unitat familiar; tanmateix, en el cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu o la seva cònjuge, o una persona unida per una relació anàloga, només se suma el 50% de l'import resultant de les declaracions de l'IRPF corresponents.

Un cop obtinguda la renda familiar disponible, s'hi apliquen les deduccions següents:

a) 500,00 (cinc-cents) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar en el cas de famílies nombroses de categoria general i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies nombroses de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000,00 (dos mil) euros quan estigui afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família monoparental, les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

b) En el cas de famílies monoparentals: 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar en el cas de famílies monoparentals de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies monoparentals de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000,00 (dos mil) euros quan estigui afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família monoparental, les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa o monoparental, les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

c) 1.811,00 (mil vuit-cents onze) euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant, o ella mateixa, que estigui afectat o afectada d'una disminució, legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%. Aquesta deducció és de 2.881,00 (dos mil vuit-cents vuitanta-un) euros quan la disminució sigui de grau igual o superior al 65%, i de 4.000,00 (quatre mil) euros en cas que sigui la mateixa persona sol·licitant l'afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65%.

d) 1.176,00 (mil cent setanta-sis) euros per cada fill o filla menor de 25 anys que cursi estudis universitaris que s'imparteixen de manera presencial i que resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els fills o les filles estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris. Aquesta circumstància s'acreditarà aportant una fotocòpia de la matrícula i el contracte de lloguer.

e) El llindar de renda familiar aplicable s'incrementarà el 20% si la persona sol·licitant és òrfena absoluta i menor de 25 anys.

4 Llindars de patrimoni del conjunt dels membres computables de la família que no es poden superar, independentment de quina sigui la renda familiar disponible:

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar, excloent-ne l'habitatge habitual, no pot superar la quantitat de 60.000,00 (seixanta mil) euros. En el cas dels municipis en què la data d'efecte de l'última revisió cadastral sigui l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors per 0,49. En cas que la data d'aquesta revisió sigui posterior al 31 de desembre de

CVE-DOGC-A-17068049-2017

2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43, els revisats el 2003

Per 0,37, els revisats el 2004

Per 0,30, els revisats el 2005

Per 0,26, els revisats el 2006

Per 0,25, els revisats el 2007

Per 0,25, els revisats el 2008

Per 0,26, els revisats el 2009

Per 0,28, els revisats el 2010

Per 0,30, els revisats el 2011

Per 0,32, els revisats el 2012

Per 0,34, els revisats el 2013

Per 0,36, els revisats el 2014

Per 0,36, els revisats el 2015

En el cas dels municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica per 0,5.

b) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclos el valor cadastral de la construcció que constitueixi l'habitatge habitual, que pertanyin a la unitat familiar no pot superar la quantitat de 15.000,00 (quinze mil) euros per cada membre computable de la unitat familiar.

c) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual i, si s'escau, la renda bàsica d'emancipació, no pot superar els 3.000,00 (tres mil) euros.

No es tindran en compte, als efectes previstos en aquest apartat, els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes i combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinc-cents) euros.

Aquests elements indicatius del patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor el 31 de desembre de 2015.

d) L'indar d'activitats econòmiques: també es denegarà l'ajut si algun membre computable de la unitat familiar és titular de qualsevol activitat econòmica amb un volum de facturació l'any 2015 superior als 155.500,00 (cent cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

4.1 A l'efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits a l'apartat anterior, es dedueix el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, excloent-ne la persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge o la persona unida per una relació anàloga.

5. En cas que l'AEAT no disposi de dades tributàries sobre algun membre de la unitat familiar de la persona sol·licitant de l'ajut, la mateixa persona sol·licitant haurà d'aportar informació fefaent sobre la situació econòmica de la seva renda i el seu patrimoni; en cas contrari, s'exclourà l'ajut per desistiment

6. Així mateix, en cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de les dades per part de l'AEAT, es pot requerir a la persona sol·licitant de l'ajut que presenti el certificat resum de la declaració anual de l'IRPF o el certificat d'imputacions dels membres computables de la família. En cas que no aporti la documentació requerida s'exclourà l'ajut per desistiment.

7. L'ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial dona lloc a la denegació de l'ajut sol·licitat o a la modificació de la resolució de concessió.

8. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir l'ajut, l'AGAUR pot determinar que es produeix l'ocultació a què es refereix l'apartat anterior a través de qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades de què disposi qualsevol altre òrgan de les administracions públiques.

CVE-DOGC-A-17068049-2017

9. Per al conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, es pot apreciar l'existència de falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de l'ajut o l'ocultació de les circumstàncies que n'haurien determinat la denegació. En aquests supòsits, es denegarà l'ajut sol·licitat, es modificarà la resolució de la seva concessió o s'acordarà el reintegrament de l'ajut atorgat.

(17.068.049)

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCION EMC/441/2017, de 7 de març, a on se daurís era convocacion d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era Val d'Aran e Solsonés entath cors academic 2016-2017 (APA).

Era Lei 7/2001, de 31 de mai (DOGC num. 3407, de 12.6.2001), cree era Agència de Gestion d'Ajudes Universitàries e de Recèrca (AGAUR) coma entitat de dret public qu'ajuste era sua accion ath dret privat, damb personalitat juridica pròpria, plea capacitat d'obrar e patrimonì pròpri entath compliment des sues foncions.

Correspon ara AGAUR era execucion de programes de bèques, de prèsti, de subvencions e d'outes activitats de foment der estudi universitari, dera recèrca scientifica e tecnica e dera innovacion tecnologica en Catalonha.

Era AGAUR, mejançant era Secretaria d'Universitats e Recèrca, ei adscrita ath Departament d'Enterpresa e Coneishença, cossent damb çò que preve eth Decrèt 316/2016, de 8 de noveme, de reestructuracion parciau deth Departament d'Enterpresa e Coneishença.

Ei aplicable çò que dispòsen eth capítol ix deth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, a on s'apròve eth Tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, per arrepòrt ath regim juridic des subvencions e des transferències dera Generalitat de Catalonha; era Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, e eth Reiau decrèt 887/2006, de 21 de junhsèga, a on s'apròve eth Reglament dera Lei 38/2003, de 17 de noveme.

Ei aplicabla era Resolucion UNI/962/2005, de 1r de hereuèr, a on s'apròven es bases generaus qu'an de regir era concession de bèques e ajudes convocades pera AGAUR.

Er article 11 des Estatuts dera AGAUR, aprovadi peth Govern dera Generalitat de Catalonha mejançant eth Decrèt 168/2002, d'11 de junh, dispòse que correspon ath Conselh de Direccion aprovar es convocacions de bèques e subvencions, atau coma resolver-les. Aguestes facultats s'an delegat, en data 5 de deseme de 2002, ath president o presidenta dera Comission Executiva d'Ajudes Universitàries.

En data 1 de març s'a publicat era Resolucion EMC/354/2017, de 24 de febrìer, a on s'apròven es bases reguladores d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, Val d'Aran e Solsonés (APA).

Per tot aquerò,

Resòlvi:

Article 1

Daurir era convocacion entara concession d'ajudes a estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, Val d'Aran e Solsonés (APA) entath cors academic 2016-2017.

Article 2

2.1 Aquesta convocacion ei finançada pera Direccion Generau d'Universitats dera Secretaria d'Universitats e Recèrca deth Departament d'Enterpresa e Coneishença (EMC). Eth montant globau ei de 392.000,00 (tres cents nauanta dus mil) èuros, que van a cargue dera partida 480.0001 deth pressupòst dera AGAUR entar an 2017.

2.2 Era concession des ajudes ei condicionada ara existència de credit adequat e sufisent en moment dera resolucion de concession.

CVE-DOGC-A-17068049-2017

2.3 Aquesta dotacion maximala se pòt agranir en un percentatge d'enquia un 20% abans dera resolucio d'adjudicacion des ajudes, sense besonh de publicar ua naua convocacion.

2.4 Era subvencion se poderà redusir totauments o parciauments abans que se'n dicte era resolucio definitiva, coma conseqüència des restriccions que deriven deth compliment des objectius d'estabilitat pressupostària e sostenibilitat financèra

2.5 Un còp resolvuda aguesta convocacion, en cas que non s'age agotat eth montant maximal fixat en article 2, o ben en cas que se genèren rèstes derivadi des renóncies o es revocacions des ajudes concedides, se poderàn assignar nau autrejaments as sollicitacions estimades fin finau, a conseqüència dera interposicion d'un recors administratiu o contenciós administratiu.

Article 3

3.1. Eth termini de presentacion de sollicitacions ei d'un mes a compdar de lendoman dera publicacion d'aguesta convocacion en DOGC.

3.2 Es sollicitacions se pòden presentar cossent damb çò que preve era basa 5 dera Resolucio EMC/354/2017, de 24 de febrèr, a on s'apròven es bases reguladores d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, Val d'Aran e Solsonés (APA).

Article 4

Eth periòde d'aguesta convocacion ei eth cors academic 2016-2017 e, donques, pendent aguest cors, cau èster inscrit o inscrita en ua universitat deth sistèma universitari catalan en uns estudis qu'agen per tòca era obtencion d'un títol oficiau de grad, licenciatura, engenharia, arquitectura, diplomatura, magistèri, engenharia tecnica o arquitectura tecnica.

Article 5

En certificat municipau de convivéncia descrit ena basa 5.4.a des bases reguladores, era data d'inscripcio ath padron dera persona sollicitanta a d'èster, aumens, a compdar deth 1r de gèr de 2014. Eth cas qu'es persones siguen inscrites en padron en ua data posteriora ath 1r de gèr de 2014, cau presentar era documentacion acreditatiua deth centre d'ensenhament a on era persona sollicitanta a estudiant eth cors 2014-2015 o quina auta documentacion que sigue acreditatiua d'aquera circumstància.

Article 6

Ena certificacion academica complèta especificada ena basa 5.4.b des bases reguladores, i a de constar es matèries matriculades en cors 2016-2017 e es qualificacions e es credits academics matriculadi e obtengudi pendent eth cors 2015-2016 en cadua d'aqueres matèries e era convocacion que s'an obtengut en cas des persones sollicitantes que non agen començat, peth prumèr còp, d'estudis universitaris en cors 2016-2017.

Article 7

Era matricula deth cors academic actuau, especificada ena basa 5.4.d des bases reguladores, hè referéncia ath cors 2016-2017.

Article 8

Era matricula deth cors academic precedent, especificada ena basa 5.4. e des bases reguladores, hè referéncia ath cors 2015-2016.

Article 9

En tot atier era seccion 5.4.c des bases reguladores, enes casi qu'er estudiant non s'age inscrit ena quantitat

CVE-DOGC-A-17068049-2017

de credits exigidi ena basa 2.2.3 des bases reguladores, pendent eth cors 2015-2016 o eth cors 2016-2017, a de justificar qu'ei inscrit en nombre maximal de credits cossent damb era organizacion administrativa deth centre o damb arrason de finalizar es estudis, mejançant un escrit signat per gestion academica dera universitat a on sigue inscrit.

Article 10

Es donades especificades ena annèxa d'aguesta convocacion, de revengut familhau disponible e de patrimoní, hèn referéncia ar exercici fiscau der an 2015.

Article 11

Es subvencions que preve aguesta convocacion se regissen per:

- a) Era Resolucion UNI/962/2005, de 1r de hereuèr, a on s'apròven es bases generaus qu'an de regir era concession de bèques e ajudes convocades pera AGAUR.
- b) Era Resolucion EMC/354/2017, de 24 de febríer, a on s'apròven es bases reguladores d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, Val d'Aran e Solsonès.
- c) Era nòrma generau de subvencions.

Article 12

12.1 Er organ competent entara organizacion e era instruccion d'aguesta convocacion ei era persona titulara dera AGAUR.

12.2 Era resolucion dera convocacion correspon ath Conselh de Direccion dera AGAUR e, per delegacion, ara CEAU o ara persona que n'aucepe era presidéncia, segons er Acòrd deth Conselh de Direccion de 5 de deseme de 2002 (Resolucion UNI/73/2003, de 14 de gèr, DOGC num. 3808, de 27.1.2003).

12.3 Eth termini legau maximal entà resòlver era convocacion ei de sies mesi dempús dera publicacion d'aguesta convocacion en DOGC. Transcorrut aqueth termini sense resolucion exprèssa, era ajuda sollicitada se compren negligida per silenci administratiu.

12.4 Era resolucion de concession des ajudes se notificarà mejançant era sua publicacion en taulèu electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha. Entà hèn-ne ua difusion mès grana, e a efècte informatiu, se poderà consultar eth resultat dera resolucion ena pagina web dera AGAUR e ena dera Secretaria d'Universitats e Recèrca.

12.5 Contra era resolucion de concession, qu'agote era via administrativa, es persones interessades pòden interpausar, damb caractèr potestatiu, un recurs de reposicion deuant eth president o presidenta dera CEAU, en termini d'un mes dempús dera sua publicacion en taulèu electronic dera Generalitat de Catalonha, o ben pòden interpausar dirèctaments un recurs contenciós administratiu deuant eth jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en termini de dus mesi dempús dera sua publicacion, cossent damb çò que preven es articles 123 e 124 dera Lei 39/2015, de 1r d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques, e es articles 8, 14 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion contenciosa administrativa.

Article 13

Contra aguesta resolucion, qu'agote era via administrativa, es persones interessades pòden interpausar, damb caractèr potestatiu, un recurs de reposicion deuant eth president o presidenta dera CEAU, en termini d'un mes dempús dera sua publicacion en DOGC, o ben pòden interpausar dirèctaments un recurs contenciós administratiu deuant eth jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en termini de dus mesi dempús dera sua publicacion, cossent damb çò que preven es articles 123 e 124 dera Lei 39/2015 mencionada, e es articles 8, 14 e 46 dera Lei 29/1998 mencionada.

Barcelona, 7 de març de 2017

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC num. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva des Ajudes Universitàries

ANNEXA

I. Càlcul de l'indici de renda familiar disponible i de patrimoni

1 Els índexs de renda familiar disponible que no se poden superar són els següents:

Famílies de dos membres: 32.100,00 (trenta dos mil cent) euros.

Famílies de tres membres: 39.200,00 (trenta nou mil dos cents) euros.

Famílies de quatre membres: 44.600,00 (quaranta quatre mil sis cents) euros.

Famílies de cinc membres: 49.000,00 (quaranta nou mil) euros.

Famílies de sis membres: 52.000,00 (cinquanta dos mil) euros.

Famílies de set membres: 53.300,00 (cinquanta tres mil tres cents) euros.

Famílies de vuit membres: 55.500,00 (cinquanta cinc mil cinc cents) euros.

A comptar per cada membre, cal afegir 3.391,00 (tres mil tres cents noventa-un) euros per cada membre comptable.

2 Membres comptables

2.1 Ar efecte d'aquesta convocatòria, són membres comptables de la unitat familiar el pare i la mare, o el tutor legal, s'esquè; Era persona sol·licitant; Els fills o filles celibatàries menors de 25 anys que conviuen en la residència familiar el dia 31 de desembre de l'any 2015, o es de més edat, se se tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i també els ascendents dels pares si residien en la mateixa residència. Aquesta informació es contrastarà amb l'Administració corresponent o sol·licitada a la persona en tot sol·licitant.

En cas de persones sol·licitants que constitueixen unitats familiars independents, també se consideren membres comptables el marit o, s'esquè, la persona que siguin junts en una relació analòga, i també els fills o filles, se n'hi a.

Ar efecte d'aquesta convocatòria, se compren per relació analòga aquells que compleixin els requisits que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juny, de llibre d'empreses i del Codi de Comerç de Catalunya, tant per les persones i la família, i també quina altra relació que sigui afectiva assimilable encara que no compleixin els requisits establerts en les seccions a), b) i c) de l'article 234.1. a) de la llei mencionada.

2.2 En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no se consideren membres comptables aquells que no conviuen amb la persona sol·licitant de l'ajuda. Tot i així, a la consideració de membre comptable, s'esquè, el marit o la nova maridada o la persona junta per una relació analòga, que's són revenguts i el patrimoni s'inclouen en compte de revengut del patrimoni familiar.

2.3 En cas que la persona sol·licitant sigui una persona menora d'edat en situació d'acollida, es aplicable la llei de l'acollida de manera que disposen els paràgrafs anteriors. Quan s'agisqui d'una persona major d'edat, tindrà la consideració de persona no integrada a la unitat familiar.

2.4 En els casos que bé un dels membres de la unitat familiar hagi residit fiscalment a País Basc o en el Comunitat Foral de Navarra, cal presentar la fotocòpia de la declaració d'impostos corresponent a l'any 2015.

CVE-DOGC-A-17068049-2017

2.5 Non s'acceptarà cap de canviament en nombre de membres comptables dera unitat familiar exceptat se se justifique adequadament aquera modificacion.

3 Calcul de renda familiar

3.1 Eth revengut familiar, a efectes dera ajuda, s'obten per agregacion des revenguts der exercici 2015 de cadun des membres comptables dera unitat familiar qu'agen obtingut ingressi, e se calcule segons çò que s'indique enes paragrafs següents e cossent damb era norma reguladora der impòst sus eth revengut des persones fisiques (IRPF) der exercici 2015.

3.2 Entà determinar eth revengut des membres comptables qu'agen presentat era declaracion der IRPF, se proven dera manera següenta:

Prumèr, se some era basa imposable generau damb era basa imposable der estauviament, en tot excludir-ne toti es saldos nets negatius des ganhs e des pèrtes patrimonials de 2011 a 2014 e eth saldo net negatiu des rendiments deth capitau mobiliari des ans 2011 a 2014 a integrar ara basa imposable der estauviament.

Dusau, d'aqueth resultat se rèste era quòta resultant dera autoliquidacion.

3.3 Entà determinar eth revengut des membres comptables qu'obtinguen ingressi pròpris e non agen presentat era declaracion der IRPF, se seguís eth procediment descrit en paragraf anterior, e ath resultat obtingut se rèste es despeses a compte efectuades.

Eth calcul deth revengut familiar lo cau hèr en totes es declaracions des diferents membres dera unitat familiar; Totun, en cas des membres que non siguen era persona sustentadora principau o eth sòn maridat, o ua persona junhuda per ua relacion analòga, solament se some 50% deth montant resultant des declaracions der IRPF corresponents.

Un còp obtingut eth revengut familiar disponible, s'apliquen es prelevaments següents:

a) 500,00 (cinc cents) èuros per cada frair o fraia, en tot includir-i era persona sollicitaira, que convisque ena abitança familiar en cas de families nombroses de categoria generau e 800,00 (ueit cents) èuros se se tracte de families nombroses de categoria especiau. Eth prelevament aplicable ara persona sollicitaira serà de 2.000,00 (dus mil) èuros quan serà afectada per un grad d'andicap parièr o superior a 65%. Quan era persona sollicitaira sigue era titulara dera familia monoparentau, es quantitats mencionades son comptables en relacion damb es hilhs o es hilhes que la formen.

b) En cas de families monoparentaus: 525,00 (cinc cents vint-e-cinc) èuros per cada frair o fraia, en tot includir-i era persona sollicitaira, que convisque ena abitança familiar en cas de families monoparentaus de categoria generau e 800,00 (ueit cents) èuros se se tracte de families monoparentaus de categoria especiau. Eth prelevament aplicable ara persona sollicitaira serà de 2.000,00 (dus mil) èuros quan serà afectada per un grad d'andicap parièr o superior a 65%. Quan era persona sollicitaira sigue era titulara dera familia monoparentau, es quantitats mencionades son comptables en relacion damb es hilhs o es hilhes que la formen.

Quan era persona sollicitaira sigue era titulara dera familia nombrosa o monoparentau, es quantitats mencionades son comptables en relacion damb es hilhs o es hilhes que la formen.

c) 1.811,00 (mil ueit cents onze) èuros per cada frair o fraia o hilh o hilha dera persona sollicitaira, o era madeisha, que sigue afectat o afectada d'un handicap, legauments qualificat, de grad parièr o superior a 33%. Aqueth prelevament ei de 2.881,00 (dus mil ueit cents ueitanta-un) èuros quan er handicap serà de grad parièr o superior a 65%, e de 4.000,00 (quate mil) èuros en cas que sigue era madeisha persona sollicitaira era afectada per handicap de grad parièr o superior a 65%.

d) 1.176,00 (mil cent setanta sies) èuros per cada hilh o hilha menor de 25 ans que corse estudis universitaris que s'impartissen de manera presenciau e que residisque dehòra dera abitança familiar, quan seràn dus o mès es hilhs o es hilhes estudiantes damb residència dehòra dera abitança familiar per arrason d'estudis universitaris. Aquera circumstància s'acreditarà en tot aportar ua fotocòpia dera inscripcion e deth contracte de loguèr.

e) Eth lindau de revengut familiar aplicable s'incrementarà de 20% s'era persona sollicitaira ei orfanèla absoluta e menor de 25 ans.

4 Lindaus de patrimoniu der ensemble des membres comptables dera familia que non se pòt superar,

CVE-DOGC-A-17068049-2017

independentaments de quin sigue eth revengut familhau disponible:

a) Era soma des valors cadastraus des immòbles urbans qu'apartenguen ara unitat familhau, en tot excludir-ne era abitança abituau, non pòt superar era quantitat de 60.000,00 (seishanta mil) èuros. En cas des municipis qu'era data d'efècte dera darrèra revision cadastrau sigue eth 1r de gèr de 1990 e eth 31 de deseme de 2002, se multiplique es valors per 0,49. En cas qu'era data d'aquera revision sigue posteriora ath 31 de deseme de 2002, se multiplique es valors cadastraus pes coeficients següents:

Per 0,43, es revisadi en 2003

Per 0,37, es revisadi en 2004

Per 0,30, es revisadi en 2005

Per 0,26, es revisadi en 2006

Per 0,25, es revisadi en 2007

Per 0,25, es revisadi en 2008

Per 0,26, es revisadi en 2009

Per 0,28, es revisadi en 2010

Per 0,30, es revisadi en 2011

Per 0,32, es revisadi en 2012

Per 0,34, es revisadi en 2013

Per 0,36, es revisadi en 2014

Per 0,36, es revisadi en 2015

En cas des municipis plaçadi ena Comunautat Forau de Navarra, era valor cadastrau se multiplique per 0,5.

b) Era soma des valors cadastraus des propietats rustiques, excludit era valor cadastrau deth bastiment que constituísque era abitança abituau, qu'apartenguen ara unitat familhau non pòt superar era quantitat de 15.000,00 (quinze mil) èuros per cada membre compdable dera unitat familhau.

c) Era soma des rendiments nets redusidi deth capitau mobiliari mès es saldos nets positius de ganhs e pèrtes patrimonius dera unitat familhau, en tot excludir-ne es subvencions arrecebudes per aquesiment o era reabilitacion dera abitança abituau e, s'esquè, eth revengut basic d'emancipacion, non pòt superar es 3.000,00 (tres mil) èuros.

Non se tierà en compde, as efèctes previsti en aguesta seccion, es prèmis en espècies o en natura obtengudi pera participacion en jòcs, concorsi, tòies e combinacions aleatòries enquia un limit de 1.500,00 (mil cinc cents) èuros.

Se compdarà aqueri elements indicatius deth patrimòni cossent damb çò que dispòse era nòrma der impòst sus eth revengut des persones fisiques pera sua valor eth 31 de deseme de 2015.

d) Lindaus d'activitats economiques: Tanben se denegarà era ajuda se bèth membre compdable dera unitat familhau ei titular de quinsevolhe activitat economica damb un volum de facturacion er an 2015 superior as 155.500,00 (cent cinquanta cinc mil cinc cents) èuros.

4.1 A efèctes deth compde dera valor des elements patrimonius descriti ena seccion anteriora, se dedusís 50% dera valor des elements patrimonius qu'apartenguen a quin membre que sigue compdable dera familha, en tot excludir-ne era persona que ten eth sosten principau e eth sòn maridat o maridada o era persona junhuda per ua relacion analòga.

5. En cas qu'era AEAT non dispòse de donades tributàries sus bèth membre dera unitat familhau dera persona sollicitaira dera ajuda, era madeisha persona sollicitaira deurà aportar informacion verificabla sus era situacion economica deth sòn revengut e deth sòn patrimòni; en cas contrari, s'excludirà era ajuda per retractacion;

6. Egauments, en cas que i age problèmes tecnicos qu'empedisquen o dificulten era cession des donades per part dera AEAT, se pòt requerir ara persona sollicitaira dera ajuda que presente eth certificat resumit dera declaracion annau der IRPF o eth certificat d'imputacions des membres compdables dera familha. En cas que non apòrte era documentacion requerida s'excludirà era ajuda per retractacion.

7. Era ocultacion de quina hònt que sigue de revengut o element patrimoniu da lòc ar arrefús dera ajuda

CVE-DOGC-A-17068049-2017

sollicitada o ara modificacion dera resolucion de concession.

8. Entà arreforçar eth contraròtle qu'evite era fraudaria enes declaracions que cèrquen d'obtner era ajuda, era AGAUR pòt determinar que se produsís era ocultacion que mencione era basa anteriora a trauès de quin mejan que sigue de pròva e, en particular, mejançant es donades que dispòse quin aute organ que sigue des administracions publiques.

9. Entar ensemble des circumstàncies que concorren en cada cas concrèt, se pòt apreciar era existència de distorsion des requisits de besonh entara concession dera ajuda o era ocultacion des circumstàncies que n'aurien determinat er arrefús. En aqueres ipotèsis, s'arrefusarà era ajuda sollicitada, se modificarà era resolucion dera sua concession o s'acordarà eth reemborsament dera ajuda autrejada.

(17.068.049)

DISPOSICIONS**DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT****AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA****RESOLUCIÓ EMC/354/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA).**

La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).

Per tot això,

Resolc:

Article únic

Aprovar les bases reguladores d'ajuts a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA), les condicions dels quals figuren a l'annex d'aquesta resolució.

Disposició final

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte d'un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé d'un recurs contenciós administratiu interposat davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 24 de febrer de 2017

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

Annex

I. Normes generals

—1 Objecte

Concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA), en què algun dels membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajut. La mobilitat s'entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. Les famílies susceptibles de rebre els ajuts han de residir en una de les comarques següents:

L'Alt Urgell

L'Alta Ribagorça

La Cerdanya

El Pallars Jussà

El Pallars Sobirà

El Solsonès

La Vall d'Aran

—2 Persones beneficiàries

Se'n pot beneficiar l'estudiantat que compleixi els requisits següents:

2.1 Requisits generals:

2.1.1 Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

2.1.2 Residir en una de les set comarques esmentades a la base 1 en les dates que prevegi la convocatòria corresponent. Per acreditar aquesta circumstància, cal presentar un certificat municipal de convivència en el qual consti la data d'alta al padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades. Excepcionalment, en cas d'haver-se empadronat en una data posterior a la prevista per la convocatòria, la persona sol·licitant es pot beneficiar d'aquests ajuts sempre que acrediti fefaentment la residència en una de les set comarques esmentades a la base 1 en el moment de presentar la sol·licitud. Per demostrar aquest darrer fet i aplicar l'excepcionalitat, cal presentar, a més del certificat municipal de convivència, la documentació acreditativa del centre docent de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA) on la persona sol·licitant va estudiar el curs immediatament anterior al curs per al qual se sol·licita l'ajut o qualsevol altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

CVE-DOGC-A-17058040-2017

2.1.3 Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

- a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.
- b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- c) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
- d) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.
- e) Presentar una declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

2.2 Requisits acadèmics:

2.2.1 Estar matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari català el curs que prevegi la convocatòria en uns estudis encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

2.2.2 Estar matriculat o matriculada en uns estudis que s'imparteixin de manera presencial.

2.2.3 En els estudis de grau, estar matriculat o matriculada en el curs actual de 60 crèdits, en el cas de matrícula per al curs complet, o de 30 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre. En cas de matricular-se d'un nombre inferior de crèdits, s'ha d'aportar una acreditació del centre que justifiqui que s'ha matriculat del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre. No es pot acollir a aquest supòsit l'alumnat que, per raó del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s'hagi pogut matricular del nombre de crèdits previstos.

Estar matriculat o matriculada d'un mínim de 55 crèdits, en el cas de matrícula en un curs complet, o de 27,5 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre, per a la resta d'estudis (els que no són graus).

2.2.4 Haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l'últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura, únicament en el cas de les persones sol·licitants que no iniciïn per primer cop estudis universitaris. Els crèdits mínims matriculats el curs anterior o l'últim curs seguit han de ser els que s'especifiquen al punt 2.2.3.

2.2.5 S'exclouen d'aquestes bases reguladores:

- Les persones que tinguin una titulació universitària superior (o altres estudis equivalents) o que compleixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalents. Malgrat això, poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants que tinguin un títol de diplomatura, mestre/a, enginyeria o arquitectura tècnica que els permeti accedir a aquests estudis de segon cicle per obtenir la llicenciatura, la titulació d'arquitectura o d'enginyeria o equivalent.
- Les persones que cursin estudis de màsters universitaris, tercer cicle, cursos d'especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.
- Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.

2.3 Requisits econòmics:

No es poden superar els límits de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallen a l'annex de la convocatòria corresponent.

—3 Període

El període serà el curs acadèmic que fixi cadascuna de les convocatòries.

—4 Quantitat

L'import màxim de l'ajut és de 2.000,00 (dos mil) euros, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Totes les persones sol·licitants que compleixin els requisits de la convocatòria corresponent i de les bases reguladores obtindran un ajut. La quantitat adjudicada a cada persona beneficiària depèn de la forma de càlcul de l'ajut que es detalla a l'apartat II d'aquestes bases reguladores, del nombre d'ajuts concedits i de la disponibilitat pressupostària.

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona interessada d'acord amb el que preveuen els paràgrafs següents. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat i seguint les instruccions disponibles a l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (<<http://web.gencat.cat/ca/tramits>>). Les sol·licituds s'han de presentar preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

5.2 Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, el qual indicarà els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament i informarà dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015 esmentada.

5.3 En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l'AGAUR comprovarà, per mitjà de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

5.4 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari:

a) Certificat municipal de convivència en què consti la data d'alta al padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades a la base 1, com a mínim des de la data que determini la convocatòria. En cas que les persones s'hagin empadronat en una data posterior a la data requerida, a més del certificat de convivència en què consti la data d'alta al padró municipal de tota la unitat familiar, cal presentar la documentació acreditativa del centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs immediatament anterior al curs per al qual se sol·licita l'ajut o qualsevol altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

b) Certificació acadèmica completa on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits acadèmics obtinguts en cadascuna d'aquestes assignatures i la convocatòria en què s'han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursin per primera vegada estudis universitaris. En aquesta certificació també hi ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajut.

c) En els casos en què l'estudiant no s'hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per les bases reguladores, ha de justificar que s'ha matriculat del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre o amb motiu de finalitzar els estudis, mitjançant un escrit signat per gestió acadèmica de la universitat en què estigui matriculat.

d) Fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent al curs per al qual se sol·licita l'ajut amb

CVE-DOGC-A-17058040-2017

l'acreditació que se n'ha fet efectiu el pagament. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la matrícula dels dos semestres del curs corresponent.

e) Fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent al curs immediatament anterior al curs per al qual se sol·licita l'ajut. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la matrícula dels dos semestres.

f) L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits que preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud.

5.5 En general, les actuacions d'aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.6 Tenint en compte que per tramitar la sol·licitud l'AGAUR comprova la concurrència dels requisits generals i econòmics, es podran publicar diverses diligències d'esmenes en diferents moments de la tramitació de les sol·licituds.

5.7 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i de la convocatòria corresponent.

5.8 La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'AGAUR d'obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, els centres de recerca, les universitats o el centre d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

5.9 En cas que la persona interessada hagi presentat a l'AGAUR més d'una sol·licitud d'ajut o beca per al curs corresponent, i que entre aquestes hi hagi discrepàncies amb relació als membres computables, l'AGAUR, mitjançant la diligència d'esmenes, requerirà a la persona interessada que especifiqui quina és la situació familiar real, amb l'avertiment que totes les sol·licituds presentades es valoren segons la informació facilitada en aquest sentit. En cas que no ho faci, s'entendrà que desisteix de l'ajut sol·licitat.

—6 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants i els membres computables passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i de resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, ja sigui perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot ser necessària perquè el procés es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona) o a l'adreça electrònica <lop.d.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

—7 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds es fixarà en la convocatòria corresponent.

—8 Selecció

8.1 La selecció de candidatures la fa una comissió de selecció, que té en compte les bases generals de l'AGAUR, les bases reguladores, la convocatòria i la disponibilitat pressupostària.

8.2 La comissió de selecció la designarà i nomenarà el president o presidenta de la CEAU i el director general o directora general d'Universitats. És presidida per aquest, o la persona en qui delegui aquesta tasca, i la formen un màxim de quatre vocals. El director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui aquesta tasca, actua com a secretari o secretària, i té veu però no té vot.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la comissió de selecció.

8.3 Aquesta comissió pot ser assessorada per òrgans externs i experts, i hi pot assistir personal tècnic de l'AGAUR.

8.4 La comissió de selecció té la facultat de ponderar les situacions imprevisibles d'excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin impedit a la persona sol·licitant de superar els requisits que preveuen aquestes bases, produïdes abans o després de la presentació de la sol·licitud i abans d'haver resolt la convocatòria corresponent, sempre que s'acreditin fefaentment.

—9 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o al seu president o presidenta, segons l'Acord del Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

—10 Tramitació i resolució

10.1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, els quals es notificaran a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>).

10.2 Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria.

10.3 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de deu dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

10.4 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la comissió de selecció determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris previstos a la base 4.

10.5 Vist l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori.

10.6 En la resolució de concessió, hi figuraran, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut.

10.7 La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) i de manera informativa a la pàgina web de l'AGAUR. La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que s'hi poden interposar.

—11 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

—12 Pagament

El pagament de l'ajut s'ha d'efectuar directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària, un cop publicada la resolució d'adjudicació, amb la presentació prèvia de la justificació efectiva del pagament de la matrícula. Aquest document s'ha de presentar en el termini màxim de deu dies després de la publicació de la resolució de concessió dels ajuts al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació, i per tal de procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les persones beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

—13 Termini i forma de justificació de l'ajut

Aquests ajuts s'han de justificar mitjançant els fulls de matrícula acompanyats de la documentació que acrediti el pagament que correspongui, en el termini i les condicions indicats en aquestes bases reguladores i, si escau, en la convocatòria corresponent. La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

—14 Incompatibilitats

En el cas d'estudis universitaris cursats totalment o parcialment amb aquest ajut, no es pot obtenir cap ajut en els nous estudis fins que el nombre de cursos en què s'està matriculat en aquests estudis sigui superior al nombre d'anys durant els quals es va gaudir d'ajuts en els estudis abandonats.

L'AGAUR declara aquests ajuts de mobilitat comarcal compatibles amb les beques de caràcter general i de mobilitat per a l'alumnat universitari i d'altres estudis superiors que atorga el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Aquest ajut és incompatible amb els ajuts destinats a la mateixa finalitat i amb qualsevol ajut destinat a cobrir el desplaçament diari.

—15 Publicitat de les subvencions atorgades

15.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 (tres mil) euros, també es publicaran de manera trimestral al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n'indicarà la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

15.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

—16 Notificacions

16.1 La diligència d'esmenes (base 5.6), la resolució per la qual es resol la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud (base 10) i la resolució de la concessió dels ajuts (base 10) es notificaran mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notificació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

16.2 Pel que fa a la resta d'actes administratius que es dictin amb relació a aquest procediment i d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015 esmentada, les persones que hi estiguin interessades poden sol·licitar la notificació electrònica d'aquests actes. Les persones interessades a rebre les notificacions electròniques ho hauran d'autoritzar expressament mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud que incorpora l'autorització

esmentada.

—17 Comprovació i control

17.1 L'AGAUR és l'encarregada de comprovar el compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta resolució i de la resta de normativa aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides i pot modificar la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

17.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de subvencions.

—18 Revocació

18.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

18.2 L'incompliment total o parcial de les obligacions i els requisits establerts en aquestes bases reguladores, en la convocatòria corresponent i en la normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

—19 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases reguladores es regeix per les bases generals de la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, vigents i publicades al DOGC núm. 4362, de 13.4.2005, i per la resta de normativa aplicable.

II. Forma de càlcul de l'ajut

El procediment de càlcul expressat en aquest apartat és aplicable únicament a les persones sol·licitants que no hagin quedat excloses per altres causes definides en aquestes bases reguladores.

Per calcular la quantitat assignada a cada ajut, s'apliquen els càlculs següents:

a) Determinació de la renda familiar (RF). Del valor de la renda continguda a la declaració de l'IRPF de l'any que prevegi la convocatòria, se'n resten les deduccions, d'acord amb el que es defineix a l'apartat II d'aquestes bases reguladores.

b) Càlcul del coeficient d'ajut (CA). Partint de la RF i del nombre de membres de la unitat familiar (MUF), s'obté el càlcul de coeficient de renda (CR):

$$CR = 1,8 - (RF / (17.000 \times \ln (MUF) + 15.000))$$

A partir del valor de CR, s'obté el CA aplicant els criteris següents:

Si CR és més gran que 1, aleshores CA = 1.

Si CR té un valor comprès entre 0,6 i 1, ambdós inclosos, aleshores CA = CR.

Si CR té un valor inferior a 0,6, aleshores CA = 0 (aquest supòsit vol dir quedar exclòs de l'ajut).

L'expressió $\ln (MUF)$ indica el logaritme neperià del mínim de membres de la unitat familiar.

c) Càlcul de la quantitat assignada (AJUT). Es calculen els ajuts individuals repartint la quantitat assignada a la convocatòria (QC) entre el sumatori dels coeficients d'ajut [SUM (CAi)] de totes les persones sol·licitants no excloses, i multiplicant aquest valor pel coeficient individual (CAi): $AJUTi = CAi \times QC / \text{SUM} (CAi)$.

CVE-DOGC-A-17058040-2017

La quantitat màxima d'un ajut individual és de 2.000,00 (dos mil) euros. En conseqüència, si la quantitat resultant del càlcul és superior, s'assigna aquest ajut màxim.

(17.058.040)

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCION EMC/354/2017, de 24 de hereuèr, a on s'apròven es bases reguladores d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, Val d'Aran e Solsonés (APA).

Era Lei 7/2001, de 31 de mai (DOGC num. 3407, de 12.6.2001), cree era Agència de Gestion d'Ajudes Universitàries e de Recerca (AGAUR) coma entitat de dret public qu'ajuste era sua accion ath dret privat, damb personalitat juridica pròpria, plea capacitat d'obrar e patrimonì pròpri entath compliment des sues funcions.

Correspon ara AGAUR era execucion de programes de bèques, de prèsti, de subvencions e d'autres activitats de foment der estudi universitari, dera recerca scientifica e tecnica e dera innovacion tecnologica en Catalonha.

Era AGAUR, mejançant era Secretaria d'Universitats e Recerca, ei adscrita ath Departament d'Empresa e Coneishença, cossent damb çò que preve eth Decrèt 316/2016, de 8 de noveme, de reestructuracion parciau deth Departament d'Empresa e Coneishença.

Ei aplicable çò que dispòsen eth capítol ix deth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, a on s'apròve eth Tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, per arrepòrt ath regim juridic des subvencions e des transferències dera Generalitat de Catalonha; era Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, e eth Reiau decrèt 887/2006, de 21 de junhsèga, a on s'apròve eth Reglament dera Lei 38/2003, de 17 de noveme.

Ei aplicabla era Resolucion UNI/962/2005, de 1r de hereuèr, a on s'apròven es bases generaus qu'an de regir era concession de bèques e ajudes convocades pera AGAUR.

Er article 11 des Estatuts dera AGAUR, aprovadi peth Govèrn dera Generalitat de Catalonha mejançant eth Decrèt 168/2002, d'11 de junh, dispòse que correspon ath Conselh de Direccion aprovar es convocacions de bèques e subvencions, atau coma resolver-les. Aqeres facultats s'an delegat, en data 5 de deseme de 2002, en president o presidenta dera Comission Executiva d'Ajudes Universitàries (CEAU).

Per tot aquerò,

Resòlvi:

Article unic

Aprovar es bases reguladores d'ajudes a estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, Val d'Aran e Solsonés (APA), qu'es condicions figuren ena annèxa d'aguesta resolucion.

Disposicion finau

Aguesta resolucion, qu'agote era via administrativa, pòt èster tòca d'un recors potestatiu de reposicion deuant deth president o presidenta dera CEAU, en termini d'un mes dempús dera sua publicacion en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), cossent damb çò que preven es articles 123 e 124 dera Lei 39/2015, de 1r d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques; O ben d'un recors contenciós administratiu interpausat deuant es jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en termini de dus mesi dempús dera sua publicacion en DOGC, cossent damb es articles 8, 14 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion contenciosa administrativa.

Barcelona, 24 de febrèr de 2017

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC num. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva de les Ajudes Universitàries

Annexa

I. Normes generals

—1 Tota

Concedir ajudes entera mobilitat comarcau a les famílies residents en les comarques de l'encastre de Naut Pirinèu, Val d'Aran e Solsonés (APA), a on hagi un dels membres que sigui inscrit en una universitat de sistema universitari de Catalunya en curs acadèmic entant que se sol·licite una ajuda. Una mobilitat se comprèn coma desplaçament e allotjament de fora de la comarca a on s'ha una residència familiar. Es famílies susceptibles d'ajudes les cau residir en una de les comarques següents:

Naut Urgell

Naut Ribagorça

Cerdanya

Palhars Jusan

Palhars Sobiran

Solsonés

Val d'Aran

—2 Persones beneficiàries

Se'n pot beneficiar el·l estudiantat que compleixi es requisits següents:

2.1 Requisits generals:

2.1.1 Auer una ciutadania de quin estat membre que sigui de la Unió Europea. En cas de escolars no comunitaris, es aplicable çò que disposa una Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sus drets e llibertats de estrangers en Espanya e una seua integració social, e, donques, se requereix qu'el·l estudiantat més gran de 18 anys se trobe en situació de residència.

2.1.2 Residir en una de les set comarques mencionades en la base 1 en les dates que preveigui una convocatòria corresponenta. Entant acreditar aquera circumstància, cau presentar un certificat municipal de convivència a on conste una data d'inscripció al padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques mencionades. Excepcionalment, en cas d'auer-se inscrit en padró en una data posteriora a la prevista per a la convocatòria, una persona sol·licitant se pot beneficiar d'aquestes ajudes cada viatge qu'acredite de manera irrefutable una residència en una de les set comarques mencionades en la base 1 en moment de presentar una sol·licitació. Entant demostrar aqueth darrer fet e aplicar una excepció, cau presentar, al·l delà de l'obtenció del certificat municipal de convivència, una documentació acreditativa de l'assistència al centre d'ensenyament de les comarques de Naut Pirinèu, Val d'Aran e Solsonés (APA) a on una persona sol·licitant estudiï en curs immediatament precedent al·l curs entant que se sol·licite una ajuda o quina altra documentació que sigui acreditativa d'aquella circumstància.

2.1.3 Es les persones beneficiàries, en son cas, an de complir es següents obligacions:

a) Éster al·l corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat e amb la Generalitat de Catalunya, e tanben de les obligacions amb la Seguretat Social.

CVE-DOGC-A-17058040-2017

b) Non trobar-se en cap des circonstàncies que preve er article 13 dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions

c) Presentar declaracion sus se s'an demanat o s'an obtengut d'outes ajudes publiques o privades entara madeisha activitat, en tot hèr a constar era lista detalhada damb era entitat concedenta e era quantitat sollicitada e/o obtenguda.

d) Complir era tòca dera subvencion en tot realizar era activitat subvencionada en termini que determinen aqueres bases.

e) Presentar ua declaracion responsabla de dar compliment des nòrmes de conducta e des principis etics der article 55.2 dera Lei 19/2014, de 29 de deseme, de transparéncia, accés ara informacion publica e bon govèrn e de signatura d'adesion ath còdi etic annèx ar Acòrd GOV/85/2016, de 28 de junh.

Era acreditacion d'aqueri requisits se realizarà mejançant era corresponenta declaracion acreditatiua o declaracion responsabla que s'incorporarà en formulari de sollicitacion .

2.2 Requisits academics:

2.2.1 Èster inscrit o inscrita en ua universitat deth sistèma universitari catalan en cors que preveigue era convocacion en uns estudis encaminats ara obtencion d'un títol oficiau de grad, licenciatura, engenharia, arquitectura, diplomatura, magistèri, engenharia tecnica o arquitectura tecnica.

2.2.2 Èster inscrit o inscrita en uns estudis que s'impartisquen de manèra presenciau.

2.2.3 Enes estudis de grad, èster inscrit o inscrita en cors actuau de 60 credits, en cas d'inscripcion entath cors complèt, o de 30 credits, enes casi d'inscripcion semestrau, entà cada semèstre. En cas d'inscriuèr-se d'un nombre inferior de credits, cau aportar ua acreditacion deth centre que justifique que s'a inscrit deth nombre maximal de credits cossent damb era organizacion administrativa deth centre. Non se pòt acuelher ad aquera opcion es escolans que, a causa deth sòn rendiment academic enes còrs anteriors, non s'agen pogut inscriuèr en nombre de credits previsti.

Èster inscrit o inscrita aumens en 55 credits, en cas d'inscripcion en un cors complèt, o de 27,5 credits, enes casi d'inscripcion semestrau, entà cada semèstre, entara rèsta d'estudis (es que non son grads).

2.2.4 Auer superat 80% des credits inscrit en cors anterior o ern darrèr cors efectuat enes estudis des branques de coneishença d'arts e d'umanitats, sciéncias, sciéncias dera salut e sciéncias sociaus e juridiques, e 60% en cas des estudis des branques de coneishença d'engenharia e arquitectura, unicaments en cas des persones sollicitaires que non comencen peth prumèr còp estudis universitaris. Es credits minimalis que sigue inscrit eth cors anterior o en darrèr cors seguit an d'èster es que s'especificuen en punt 2.2.3.

2.2.5 S'excludís d'aguestes bases reguladores:

- Es persones qu'agen ua titulacion universitària superiora (o d'auti estudis equivalenti) o que complisquen es requisits legaus entara expedicion d'un títol de grad, licenciatura, engenharia o arquitectura o d'auti títols equivalenti. Totun, pòden sollicitar aguestes ajudes es estudiants qu'agen un títol de diplomatura, mèstre/a, engenharia o arquitectura tecnica que les permite d'accedir ad aqueri estudis de dusau cicle entà obtier era licenciatura, era titulacion d'arquitectura o d'engenharia o equivalent.

- Es persones que corsen estudis de mastèrs universitaris, tresau cicle, còrs d'especializacion, títols pròpris arreconeishudi pes universitats o d'auti estudis de pòstgrad.

- Es persones qu'alleguen era independéncia familhau e economica dera sua unitat familhau.

2.3 Requisits economics:

Non se pòt superar es lindaus de revengut familhau disponible e de patrimonì que se detalhe ena annèxa dera convocacion corresponenta.

—3 Període

Eth període serà eth cors academic que fixe cadua des convocacions.

—4 Quantitat

Eth montant maximal dera ajuda ei de 2.000,00 (dus mil) èuros, cossent damb es disponibilitats

CVE-DOGC-A-17058040-2017

pressupostàries. Totes es persones sollicitantes que complisquen es requisits dera convocacion corresponenta e des bases reguladores obtieràn ua ajuda. Era quantitat adjudicada a cada persona beneficiària depen dera forma de calcul dera ajuda que se detalhe ena seccion II d'aguestes bases reguladores, deth nombre d'ajudes concedides e dera disponibilitat pressupostària.

—5 Sollicitacions e documentacion

5.1 Era sollicitacion, cossent damb eth modèl normalizat, la deu formalizar era persona interessada, cossent damb çò que preven es paragrafs següents. Es sollicitacions les cau presentar segons eth modèl normalizat e en tot seguir es instruccions disponibles ena eccion "Tramits" deth web dera Generalitat de Catalonha (<<http://web.gencat.cat/ca/tramits>>). Es sollicitacions les cau presentar preferentaments per mejans telematics, acompanyades dera documentacion que preven aguestes bases.

5.2 Es persones que signen es sollicitacions per mejans telematics s'an d'autenticar per mejan des sistèmes de signatura electronica admetudi pera sedença electronica dera Generalitat de Catalonha entà tramits de nivèu mejan, cossent damb es critèris establidi per Orde GRI/233/2015, de 20 de junhsèga, a on s'apròve eth Protocòu d'identificacion e signatura electronica en encastre dera Administracion dera Generalitat de Catalonha.

Ena ipotèsi d'interrupcion per circumstàncies accidentaus deth foncionament dera sedença electronica, e cada viatge que sigue tecnicaments possible, era persona usatgèra que i accedisque a de visualizar un messatge a on se comuniqua aquesta circumstància, qu'indicarà es registres presenciaus a on pòt presentar era documentacion alternativaments e informarà des efectes d'aquera interrupcion deth foncionament en calcul des terminis. Totun, quan non serà tecnicaments possible qu'era persona usatgèra accedisque a visualizar eth messatge mencionat e se tracte de tramits que cau hèr obligatòriaments per mejans telematics, se se produsís ua interrupcion pendent eth darrèr dia establidi entara realizacion deth tramit corresponent, agueth se poderà amiar a tèrme pendent es tres dies abils consecutius.

Es persones sollicitantes pòden presentar còpies digitalizadas des documents cossent damb çò que preve er article 28 dera Lei 39/2015 mencionada.

5.3 En cas qu'era persona sollicitaira non dispòse de cap de sistèma d'identificacion des acceptadi pera sedença electronica, un còp ramplida era sollicitacion de manèra electronica, pòt completar eth procès de presentacion dera sollicitacion en tot júnher per via electronica era documentacion exigida. En aqueth darrèr cas, era AGAUR verificarà a traùs dera Plataforma d'Integracion e Collaboracion Administrativa (PICa) es donades identificatives dera persona sollicitaira. En cas qu'aquera verificacion non sigue possible, se requerirà ara persona sollicitaira que presente era documentacion identificativa corresponenta.

5.4 Eth formulari de sollicitacion normalizat ei format per un formulari generau e pes documents annèxi següents, que cau júnher ath formulari:

- a) Certificat municipau de convivència a on còste era data d'inscripcion en padron dera persona sollicitaira en un municipi des comarques mencionades ena basa 1, aumens dempús dera data que determine era convocacion. En cas qu'es persones s'agen inscrit en padron en ua data posteriora ara data requerida, ath delà deth certificat de convivència a on i còste era data d'inscripcion en padron municipau de tota era unitat familhau, cau presentar era documentacion acreditatiua deth centre d'ensenhament a on era persona sollicitaira a estudiant eth cors immediataments precedent ath cors entath que se sollicite era ajuda o quina auta documentacion que sigue acreditatiua d'aquera circumstància.
- b) Certificacion academica complèta a on còsten es matèries inscrites, es qualificacions e es credits academics obtengudi en cadua d'aqueres matèries e era convocacion a on s'an obtengut, en cas des persones sollicitaires que non corsen peth primèr còp d'estudis universitaris. En aquera certificacion tanben i deu constar, de manèra clara, eth totau de credits que s'ei inscrit e eth totau de credits qu'a aprovat en cors academic entath que se sollicite era ajuda
- c) Enes casi qu'er estudiant non s'age inscrit ena quantitat de credits exigidi pes bases reguladores, li cau justificar que s'ei inscrit en nombre maximal de credits cossent damb era organizacion administrativa deth centre o entà finalitzar es estudis, mejançant un escrit, signat per gestion academica, dera universitat ena que sigue inscrit.
- d) Fotocòpia deth formulari dera matricula universitària corresponenta ath cors entath que se sollicite era ajuda damb era acreditacion que se n'a hèt efectiu eth pagament. Se s'a optat per inscripcion semestrau, cau presentar era inscripcion des dus semèstres deth cors corresponent.
- e) Fotocòpia deth formulari dera inscripcion universitària corresponenta ath cors immediataments anterior ath cors entath que se sollicite era ajuda. Se s'a optat per inscripcion semestrau, cau presentar era inscripcion des

dus semèstres.

f) Era AGAUR pòt requerir eth quin moment que sigue dera tramitacion des ajudes era documentacion que considèrè de besonh entà acreditar era concurrència des requisits que preven aquestes bases e era convocacion corresponenta. Era non-aportacion dera documentacion requerida en termini legauents previst pòt comportar er arrefús dera sollicitacion.

5.5 En generau, es accions d'aguesta convocacion que requerisquen notificacion as personas sollicitantes se haràn publicues en taulèu electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) e, a titol informatiu, ena pagina web dera AGAUR. En cas que calgue esmenar era sollicitacion, ac cau notificar ara persona interessada mejançant era publicacion en taulèu electronic dera Administracion dera Generalitat d'ua dilligència deth director executiu o directora executiva damb era lista dera documentacion basica e era documentacion non basica que cau esmenar. Era dilligència ne deu indicar es arrasons e deu hèr a constar que, en cas de non esmenar pas era sollicitacion, per arrepòrt ara documentacion basica, en termini de dètz dies a compdar de londeman dera publicacion dera dilligència corresponenta en taulèu electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha, se comprenerà qu'es personas sollicitaires renóncien dera sollicitacion, cossent damb çò que dispòse er article 68 dera Lei 39/2015, de 1r d'octubre, deth procediment administratiu comun des administracions publicues.

5.6 En tot tier en compde qu'entà tramitar era sollicitacion era AGAUR verifique era concurrència des requisits generaus e economics, se poderà publicar dièrses dilligències d'esmenes en diferenti moments dera tramitacion des sollicitacions.

5.7 Era presentacion dera sollicitacion compòrte era plea acceptacion d'aguestes bases reguladores e dera convocacion corresponenta.

5.8 Era presentacion dera sollicitacion compòrte era autorizacion ara AGAUR d'obtner e de contrastar es donades de besonh dera persona sollicitaira e es membres compdables dera unitat familhau damb es organismes publicus, es centres de recèrca, es universitats o eth centre d'estudis d'ensenhament superior que correspone en cada cas e, en especiau, damb era Agència Estatau d'Administracion Tributària (AEAT) o quina auta administracion que sigue, damb era tòca de resòlver de manèra satisfasenta era convocacion. En cas que i age problèmes tecnicos qu'empedisquen o dificulten era cession de donades, se poderà requerir es documents ara persona sollicitaira.

5.9 En cas qu'era persona interessada age presentat ara AGAUR mès d'ua sollicitacion d'ajuda o bèca entath cors corresponent, e demiei aqueres i age discordàncies en çò que tanh as membres compdables, era AGAUR, mejançant era dilligència d'esmenes, requerirà ara persona interessada qu'especifique quina ei era situacion familhau reau, damb er avertiment que totes es sollicitacions presentades s'avaloren segons era informacion facilitada en aqueth sens. En cas que non ac hèsque, se comprenerà que renóncie dera ajuda sollicitada.

—6 Donades de caractèr personau

Es donades facilitades pes personas sollicitaires e es membres compdables passaràn a hèr part d'un fichèr propietat dera AGAUR damb era tòca de gerir e de resòlver era concession dera ajuda, cossent damb çò que s'expose en aquestes bases reguladores. Aquera gestion, en quauques escadences, pòt comportar era cession de determinades donades facilitades a tresaus entitats der encastre public o privat, pr'amor qu'era sua intervencion en cors deth procès de gestion dera ajuda pòt èster de besonh entà que se resòlve corrèctaments o pr'amor qu'ei prevista eth bèra ua nòrma damb reng de lei. Tanben se pòt arribar a facilitar donades a uns auti organs dera Administracion damb competència en matèria de gestion d'ajudes universitàries e de recèrca.

Es personas sollicitaires pòden exercir eth dret d'accès, rectificacion, anullacion o oposicion ath tractament des sues donades en tot adreçar-se per escrit ath registre dera AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010, Barcelona) o ara adreçe electronica <lopd.agaur@gencat.cat>. Cau júnher-i ua fotocòpia deth DNI o signar eth corrèu electronic damb signatura electronica arreconeishuda.

—7 Termini de presentacion de sollicitacions

Eth termini de presentacion des sollicitacions se fixarà ena convocacion corresponenta.

—8 Seleccion

8.1 Era seleccion de candidatures la hè ua comission de seleccion, que ten en compde es bases generaus dera

CVE-DOGC-A-17058040-2017

AGAUR, es bases reguladores dera convocacion e era disponibilitat pressupostària.

8.2 Era comission de seleccion la designarà e nomenarà eth president o presidenta dera CEAU e director generau d'Universitats. Ei presidida per eth, o pera persona a qui delegue, e la compòsen un maximal de quate conselhèrs. Eth director executiu o era directora executiva dera AGAUR, o era persona a qui delegue, actue coma secretari o secretària, e a votz mès non a vòte.

Era AGAUR deu velhar entara paritat de genre ena comission de seleccion.

8.3 Aquera comission pòt èster aconselhada per organs extèrnes e expèrts, e i pòt assistir personau tecnician dera AGAUR.

8.4 Era comission de seleccion a era facultat de ponderar es situacions imprevisibles d'excepcionalitat (malauties grèues, accidents e d'auti) qu'agen empedit ara persona sollicitaira de superar es requisits que preven aquestes bases, produsides abans o dempús dera presentacion dera sollicitacion e abans d'auer resoltut era convocacion corresponenta, cada viatge que s'acrediten de manèra verificabla.

—9 Organ d'instruccion e organ de resolucion

Er organ instructor des expedients ei eth director executiu o directora executiva dera AGAUR. Era resolucion de concession correspon ath Conselh de Direccion dera AGAUR e, per delegacion, ara CEAU o ath sòn president o presidenta, segons er Acòrd deth Conselh de Direccion de data 5 de deseme de 2002 (Resolucion UNI/73/2003, de 14 de gèr, DOGC num. 3808, de 27.1.2003).

—10 Tramitacion e resolucion

10.1 Prèviaments ara concession des ajudes, er organ instructor deu resòlver sus era non-admission o er arrefús dera sollicitacion, que se notificarà ara persona interessada mejançant era publicacion en taulèu electronic dera Administracion dera Generalitat (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>).

10.2 Compòrte era non-admission dera sollicitacion er incompliment des requisits non esmendables o deth termini de presentacion des sollicitacions qu'establisce era convocacion.

10.3 Compòrte er arrefús dera sollicitacion:

a) Era manca de presentacion de quinsevolhe des documents que preven aquestes bases o era manca d'esmendament des requisits esmendables en termini de dètz dies abils e damb era requeréncia prealabla.

b) Era manca de presentacion deth document d'acceptacion o dera rèsta de documentacion requerida laguens deth termini.

10.4 Quan es sollicitacions subvencionables superaràn era disponibilitat pressupostària, era comission de seleccion determinarà era assignacion des hons, cossent damb es critèris previsti ena basa 4.

10.5 Vist er arrepòrt dera comission de seleccion, er organ instructor formularà era proposicion de resolucion definitiva, qu'elevant ar organ resolutori.

10.6 Ena resolucion de concession figuraràn, aumens, eth montant dera ajuda, es condicions que deurà complir era persona beneficiària, eth termini d'execucion e de justificacion des accions subvencionades, e era procedéncia des hons que financen era ajuda.

10.7 Era resolucion de concession serà notificada as persones interessades mejançant era sua publicacion en taulèu electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) e de manèra informativa ena pagina web dera AGAUR. Era resolucion de concession indicarà es recursi que s'i pòden interposar.

—11 Termini de resolucion

Eth termini legau maximal entà resòlver era convocacion ei de sies mesi dempús dera publicacion dera convocacion en DOGC. Transcorrut aqueth termini sense resolucion expressa, era ajuda sollicitada se compren negligida per silenci.

CVE-DOGC-A-17058040-2017

—12 Pagament

Eth pagament dera ajuda se deu efectuar dirèctaments ara persona beneficiària mejançant un virament bancari, un còp publicada era resolució d'adjudicació, damb era presentació prealabla dera justificació efectiva deth pagament dera inscripció. Aquest document lo cau presentar en termini maximal de dètz dies dempús dera publicació dera resolució de concessió des ajudes en taulèu electronic dera Administració dera Generalitat de Catalonha.

Cosset damb çò qu'establís er article 24 dera Lei 5/2007, de 4 de junhsèga, de mesures fiscaus e financères, en moment dera acceptació, e entà procedir ath pagament dera ajuda, era AGAUR verificarà d'ofici s'es persones beneficiàries son ath corrent des obligacions tributàries e damb era Seguretat Social. En cas que non sigue possible aquera verificació, era AGAUR requerirà as persones beneficiàries qu'apòrten es certificacions positives acreditatives d'èster-ne ath corrent.

—13 Termini e manèra de justificació dera ajuda

Aqueres ajudes les cau justificar mejançant es huelhes d'inscripció acompanyades dera documentació qu'acredite eth pagament que correspon, en termini e enes condicions indicades en aquestes bases reguladores e, s'esquè, ena convocatòria corresponenta. Era documentació justificativa la cau presentar en registre dera AGAUR o cosset damb çò qu'establís er article 16.4 dera Lei 39/2015, de 1r d'octubre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques.

—14 Incompatibilitats

En cas d'estudis universitaris corsadi totauments o parciauments damb aquesta ajuda, non se pòt obtier cap d'ajuda enes nauis estudis enquia qu'eth nombre de corsis que s'ei inscrit en aqueri estudis sigue superior ath nombre d'ans que se gaudic d'ajudes enes estudis abandonadi.

Era AGAUR declare aquestes ajudes entà mobilitat comarcau compatibles damb es bèques de caractèr generau e de mobilitat entas escolans universitaris e d'auti estudis superiors qu'autrege eth Ministèri d'Educació, Cultura e Espòrts.

Aquesta ajuda ei incompatible damb es ajudes destinades ara madeisha tòca e damb quina ajuda destinada que sigue a corbir eth desplaçament diadèr.

—15 Publicitat des subvencions autrejades

15.1 Cosset damb er article 15 der Acòrd GOV/85/2016, de 28 de junh, es subvencions se haràn publiques entara coneishença generau des ciutadans mejançant era exposició en taulèu electronic dera Administració dera Generalitat de Catalonha (< <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> >) e, s'es subvencions son d'un impòrt egau o superior a 3.000,00 (tres mil) èuros, tanben se publicaràn de manèra trimesadèra en Jornau Oficiau dera Generalitat de Catalonha, e se n'indicarà era convocatòria, eth credit pressupostari ath quau s'a imputat, era persona beneficiària, era quantitat concedida e era tòca dera subvenció.

15.2 Cosset damb er article 15 dera Lei 19/2014, de 29 de deseme, de transparéncia, accés ara informació pública e bon govèrn, es subvencions les cau publicar en Portau dera Transparéncia dera pagina web dera AGAUR.

—16 Notificacions

16.1 Era dilligència d'esmenes (basa 5.6), qu'ei era resolució a on se resolv era inadmissió o er arrefús dera sollicitació (basa 10) e era resolució dera concessió des ajudes (basa 10) se notificaràn mejançant era publicació an taulèu electronic dera Administració dera Generalitat de Catalonha. Aquera notificació remplace era notificació individuau e a es madeishi efèctes. Entà hèr-ne mès difusió, e a efècte informatiu, se poderà consultar eth resultat dera resolució ena pagina web dera AGAUR e ena dera Secretaria d'Universitats e Recèrca.

16.2 en çò que tanh ara rèsta d'actes administratius que se dicten tocant aquest procediment e cosset damb çò que preve era Lei 39/2015 mencionada, es persones que i siguen interessades pòden sollicitar era notificació electronica d'aqueri actes. Es persones interessades a arreceber es notificacions electroniques ac auràn d'autorizar expressaments mejançant eth formulari normalizat de sollicitació qu'incorpòre era

autorizaci6n mencionada.

—17 Verificaci6n e contrar6tle

17.1 Era AGAUR ei era encargada de verificar eth compliment des bases reguladores aprovades per aquesta resoluci6n e dera r6sta de n6rmes aplicables. Era AGAUR p6t revisar es subvenci6ns ja concedides, e m6s que m6s p6t modificar era resoluci6n de concessi6n en cas d'alteraci6n des condicions o dera obtenci6n concurrenta d'autes ajudes.

17.2 Es persones benefici6ries an de facilitar tota era informaci6n qu'era Intervenci6n Generau dera Generalitat de Catalunya, era Sindicatura de Compdes o d'alti6rns organs competents requerisquen, cossent damb es n6rmes dera Generalitat de Catalunya en mat6ria de subvenci6ns.

—18 Revocaci6n

18.1 Quina modificaci6n que sigue des condicions inicials de concessi6n dera ajuda deu 6ster autorizada pr6viament per organ corresponent.

18.2 Er incompliment totau o parcial des obligacions e des requisits establidi en aquesta convocaci6n e ena n6rma aplicable origine era dubertura d'un expedient per incompliment, qu'era resoluci6n p6t determinar era revocaci6n totau o parcial dera ajuda e era obligaci6n de retornar era quantitat corresponenta.

—19 N6rma aplicable

Tot c6 que non preven aquestes bases reguladores se regis pes bases generaus dera Resoluci6n UNI/962/2005, de 1r de hereuer, a on s'apr6ven es bases generaus qu'an de regir era concessi6n de b6ques e ajudes convocades pera Ag6ncia de Gestioni d'Ajudes Universit6ries e de Rec6rca, en vigor e publicades en DOGC num. 4362, de 13.4.2005, e pera r6sta de n6rmes aplicables.

II. Forma de calcul dera ajuda

Eth procediment de calcul exprimit en aquesta secci6n ei aplicable unicament as persones sollicitaires que non agen demorat excluides per d'autes causes definides en aquestes bases reguladores.

Ent6 calcular era quantitat assignada a cada ajuda, s'apliquen es calculs següents:

a) Determinaci6n deth revengut familhau (RF). Dera valor deth revengut continguda ena declaraci6n der IRPF der an que preveigue era convocaci6n, se r6ste es prelevaments, cossent damb c6 que se definis ena secci6n II d'aquestes bases reguladores.

b) Calcul deth coeficient d'ajuda (CA). En tot partir deth RF e deth nombre de membres dera unitat familhau (MUF), s'obten eth calcul de coeficient de revengut (CR):

$$CR = 1,8 - (RF / (17.000 \times \ln (MUF) + 15.000))$$

A compdar dera valor de CR, s'obten eth CA en tot aplicar es crit6ris següents:

Se CR ei m6s gran que 1, alavetz CA = 1.

Se CR a ua valor comprenuda entre 0,6 e 1, ambd6s incluides, alavetz CA = CR.

Se CR a ua valor inferiora a 0,6, alavetz CA = 0 (aquera ipot6si v6 dider demorar excluidit dera ajuda).

Era expressi6n $\ln (MUF)$ indique eth logaritme neperian deth minimal de membres dera unitat familhau.

c) Calcul dera quantitat assignada (AJUDA). Se calcule es ajudes individuaus en tot repartir era quantitat assignada ena convocaci6n (QC) entre eth sumat6ri des coeficients d'ajuda [SUM (CAi)] de totes es persones sollicitaires non excluides, e en tot multiplicar aquera valor peth coeficient individuau (CAi): $AJUDAi = CAi \times QC / \text{SUM} (CAi)$:

CVE-DOGC-A-17058040-2017

Era quantitat maximala d'ua ajuda individuau ei de 2.000,00 (dus mil) èuros. En conseqüència, s'era quantitat resultant de calcul ei superiora, s'assigne aquera ajuda maximala.

(17.058.040)